

【Mar.2015's Results】

(Units : containers, μ Sv/h)

Date	Number of Samples	Highest Reading	Lowest Reading	Level of Radiation In Atmosphere	No. of Containers where Action Was Necessary
Mar.31.2015	80	0.037	0.021	0.024	0
Mar.30.2015	83	0.037	0.022	0.026	0
Mar.27.2015	93	0.039	0.021	0.025	0
Mar.26.2015	101	0.039	0.022	0.024	0
Mar.25.2015	94	0.038	0.021	0.027	0
Mar.24.2015	91	0.042	0.019	0.027	0
Mar.23.2015	93	0.045	0.022	0.028	0
Mar.20.2015	103	0.037	0.018	0.028	0
Mar.19.2015	104	0.038	0.022	0.035	0
Mar.18.2015	85	0.034	0.021	0.025	0
Mar.17.2015	78	0.037	0.022	0.026	0
Mar.16.2015	87	0.038	0.021	0.026	0
Mar.13.2015	90	0.043	0.020	0.029	0
Mar.12.2015	87	0.044	0.023	0.027	0
Mar.11.2015	86	0.038	0.021	0.029	0
Mar.10.2015	91	0.040	0.021	0.028	0
Mar.9.2015	95	0.039	0.022	0.028	0
Mar.6.2015	93	0.038	0.022	0.024	0
Mar.5.2015	91	0.040	0.022	0.029	0
Mar.4.2015	83	0.040	0.022	0.030	0
Mar.3.2015	90	0.029	0.023	0.026	0
Mar.2.2015	66	0.040	0.025	0.026	0
	1,964	—	—	—	0